

Un nouveau départ pour la Calandreta

La Calandreta de Limoges existe depuis presque trente ans. Passée de hangars en bâtiments peu adaptés pour l'enseignement, 2020, une année de remise en question pour cette école, lui permet de se métamorphoser. Entre septembre et les vacances de la Toussaint, les enfants et le personnel ont pris de nouvelles habitudes dans leurs nouveaux locaux : l'école Bellegarde, au nord de Limoges.



La Calandreta lemosina est installée à Bellegarde, dans une véritable école, depuis le début de l'année scolaire.

Proche de l'aéroport, la nouvelle Calandreta lemosina a maintenant tout ce qu'il faut pour aller loin ! Après de nouvelles turbulences, l'association, affiliée à la "Confédération occitane des Calandretas" depuis 1992, reprend le contrôle pour un nouveau voyage. L'aventure débuta au mois d'août : trouver une nouvelle enseignante, déménager dans une vraie école, s'organiser et faire venir des écoliers. Pour le moment, une dizaine d'enfants suivent les cours de l'école associative - maternelle et élémentaire - bilingue occitan/français. La méthode reste la même : une pédagogie active inspirée du courant Freinet avec "une immersion progressive dans la langue occitane".

Un nouveau lieu, une nouvelle équipe

"C'est un nouveau départ et rien de plus" insiste David Dallot, membre du conseil d'administration provisoire. "En fin d'année dernière, nous accumulions plusieurs problèmes qui rendaient obligatoire un départ de nos locaux. Pour continuer d'exister, nous devions obligatoirement trouver un autre lieu". Pour David, qui a scolarisé tous ses enfants à la Calandreta lemosina, l'école de Bellegarde "est une belle opportunité pour repartir sur de bonnes bases, avec des perspectives tout à fait joyeuses". Pour le moment, les effectifs ne sont pas extraordinaires, mais la nouvelle équipe est motivée ! Il faut dire que la directrice, Marie-Andrée Oms, connaît bien la structure : "J'ai déjà

fait le remplacement de l'ancienne directrice en 2018". Il y a dorénavant tout le nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions : "nous avons la chance d'avoir de belles salles de classe rénovées pour nous accueillir, nous avons pu installer des coins lecture, écoute musicale, création et des coins manipulation pour favoriser l'autonomie, ce qui est sans doute le plus important dans notre pédagogie".

La ville est aux côtés de la Calandreta

Le maire et son adjoint aux affaires scolaires ont bien compris l'importance de soutenir la Calandreta lemosina, unique école occitane du Limousin ! "C'est notre culture et nous voulons la défendre" nous dit Émile-Roger Lombertie en occitan,

avant de poursuivre en français : "En plus de soutenir la Calandreta, cela permet d'entretenir, de réhabiliter, de moderniser le patrimoine et de le faire vivre au profit d'un enseignement qui permet la pérennité de notre culture".

Pour contacter la Calandreta lemosina : par téléphone au 05 55 06 37 90 ou en écrivant au 41, rue du Général Chambe, Bellegarde, 87100 Limoges ou par mail calandreta.lemosina@laposte.fr

Pour inscrire votre enfant : Il faut compter 500 euros par an, garderie et activités périscolaires comprises. Pour la soutenir : Il est possible de faire un don sur « helloasso.com ».

À quand une évolution de l'enseignement de l'occitan en Limousin ?

Samedi 10 octobre dernier, un rassemblement symbolique en faveur de l'enseignement de l'occitan s'est tenu devant le rectorat de Limoges. Un appel à mobilisation lancé par le collectif national "Pour que vivent nos langues". Apprendre à parler, lire et écrire l'occitan à l'école dans l'académie de Limoges, ce n'est pas évident. L'OPLO et la Région suivent ce dossier de près, mais le rectorat de Limoges semble faire preuve de mauvaise volonté. Dernier exemple en date : cette année, le conseil académique des langues régionales n'est toujours pas convoqué, il s'agit pourtant d'une obligation...

Un nuveu despart per la Calandreta

Quò farà tòst trente ans que la Calandreta de Limòtges existia. D'un angard a d'un bastit pas totjorn bien esquipat per far classa, 2020, l'annada de las remesas en causa per 'quela escòla, li permet de se metamorfosar. Entre setembre e las vacances de Tots-Sents, los pitits e lo personau an pres de nuvelas abitudas dins lur nuvela maison : l'escòla de Bela-Garda, au nòrd de Limòtges



La Calandreta Lemosina dins una vertadièra escòla, a Belagarda dempuèi la rentrada 2020-2021

A quauques pas de l'aeropòrt, la nuvela Calandreta lemosina a tot çò que fau per prener sa volada ! Apres de nuvelas turbulèncias, l'associacion, afilhada a la "Confederacion occitana de las Calandretas" dempuèi 1992, tòrna prener lo contròlle per un nuveu voiatge. L'aventura començèt au mes d'aust : trobar 'na nuvela regenta, emmanatjar dins una vertadièra escòla, s'organizar e far venir daus pitits escoliers ! Per lo moment, 'na diesena de pitits seguen los cors de l'escòla associativa - mairala e elementària - bilingua occitan/francés. La metòda chamnha pas : una pedagogia activa inspirada dau corrent Freinet emb "d'una immersion progressiva dins la lenga occitana".

Un nuveu luòc, una nuvela esquipa

"Qu'ès un nuveu despart e res de mai" martela lo David Dallot, membre dau conselh d'administracion provisòri. "Antan, en fin d'annada, aviam tot plen de problemas que nos obligavam a partir de nòstres locaux, 'laidonc, per continuar d'existar, nos faliá trobar aures." Per lo David, que sos pitits segueren las classas a la Calandreta Lemosina, l'escòla de Bela-Garda "es 'na brava enchainon de tornar partir sus de las basas solidas, emb de las perspectives plan joiasas". Per lo moment, qu'ès pas bien lo diable dau punt de vuda daus efecius, mas la nuvela esquipa n'en vòu ! Fau dire que la directriça, Marie-Andrée Oms, coneissiá ben la botica : "Aviá desjà fach lo remplaçament de

l'anciana directriça en 2018". 'Queste còp, l'i a tot çò que fau per trabalhar dins de las bonas condicions : "avem la chança d'aver de las bravas salas de classa 'dobadas per puescher nos aculhir, n'am pogut esgar daus coenhs lectura, escota musicala, creacion e daus coenhs manipulacion per favorizar l'autonomia, benleu lo mai important dins nòstra pedagogia".

La municipalitat acompanha la Calandreta

Lo mera e son adjunt charjat daus afars escolars an bien compres que qu'era important de sostener la Calandreta lemosina, sola escòla occitana dau Lemosin ! "Qu'ès nòstra cultura e nos volem la defendre" se ditz Emile-Rogier Lombertie en occitan, avant de continuar en francés :

"De mai, sostener la Calandreta, quò permet d'entretener, de reabilitar, de modernizar lo patrimòni bastit e de lo far viure au profiech d'un ensenhament que permet la perennitat de nòstra cultura".

Per contactar la Calandreta lemosina : per telefòne 05 55 06 37 90 o en escrir 41, rua dau Generau Chambe, Belagarda, 87100 Limòtges o per corrièl calandreta.lemosina@laposte.fr

Per marcar vòstre pitit : Fau comptar 500 euros per una annada escolara, gardariá e activitats periescolaras compresas.

Per la sostener : Qu'ès possible de balhar daus sòus sus « helloasso.com ».

L'evolucion de l'ensenhament de l'occitan en Lemosin, qu'ès per quoras ?

Lo dissades 10 dau mes d'octòbre passat, una amassada simbolica per l'ensenhament de l'occitan se faguèt davant lo rectorat de Limòtges. Una mobilizacion lançada per lo collectiu nacionau "Per que vivan nòstras lengas". Per aprenere a parlar, legir e escriure l'occitan en classa dins l'Academia de Limòtges, qu'ès pas aisat ! L'OPLO e la Region seguen l'afar de pres, mas lo Rectorat de Limòtges a l'aer de totjorn trobar de las bonas rasons per res far. Darrier exemple en data : per l'annada escolara 2019-2020, lo Conselh Academic de las Lengas Regionalas n'ès pas d'enguera convocat, pertant qu'ès una obligacion...